

TSEBA LITOKELO TSA HAO TSA TIKOLOHO!



Ekaba ho na le motho a rerileng ntshetsopele esenang boikarabelo motseng

MOLAO THEO OA NAHA EA REPUBLIC OF SOUTH AFRICA E BOLELA HORE :

“Motho emong le emong ona le tokelo holima tikolo e seng kotsi holima maphelo kapa well-being; hape ho ba le tikoloho e tsireletsehileng, molemong oa kajeno le moloko o tlang, ka lipehelo tse utloahalang tsa melao le mehato e meng eka thibelang tsilafatso le boleng ba tikoloho; ho hlohlolletsa pokello; leho ts’ireletsa tikoloho e tsitsitseng nts’etso peleng le use li hloliloeng ha ntse re hlohlolletsa jwabaka holima moruo sechabeng le nts’etso pele.”

Ho tsireletsa baahi, bants’etsi pele ba lebelletsoeng ba tlangoa ke molao ho hira ba ikemetseng ba Environmental Assessment Practitioner (EAP) ho Kenya ts’ebetsong Environmental Impact Assessment (EIA). bohlokoa ba EIA ts’ebetso ke ho nka karolo ea sechaba. Sengoloa se hlakisa mokhoa oa ho nka karolo ts’ebetsong ts’ireletsa litokelo tsa sechaba le mehato etla lateloa haeba haeba litokelo lika fosoa/hosa lateloe methati e nepahetseng.




Ho tsireletsa baahi , b ants'etsi pele ba lebelletsoeng ba tlangoa ke molao ho hira ba ikemetseng ba Environmental Assessment Practitioner (EAP) ho Kenya ts'ebetsong Environmental Impact Assessment (EIA).bohlokoa ba EIA ts'ebetso ke ho nka karolo ea sechaba. Sengoloa se hlakisa mokhoa oa ho nka karolo ts'ebetsong ts'ireletsa litokelo tsa sechaba le mehato etla lateloa haeba haeba litokelo lika fosoa/hosa lateloe methati e nepahetseng .

Beng ba mobu, batho ba ikarabellang mobung, le baji ba mobu haufi , kappa mmetse eka angoang ke sebaka se hloailoeng sa nts'etso pele etlameha ho hlokomelisoa ka nt'etso pele e hloaileng 'me ba fuoe monyetla ho ngolisa ele ba nang le khahleho le ba amehileng (I&APs)ka hara matsatsi a mashoe a mararo (30 days) tsebiso e fanoe(hosa kenyetletsoe matsatsi phomolo ea kerese mese).

Lithlailo tsohle tsa I&APs litlameha hoba le bopaki, ha mmoho le li karabo, 'me liqhoaelletsoe hammoho. Khutliso tsohle ho ea ho ba ikarabelli beo ba nkang liqeto tsa kopo ea ntsetso pele

Amang a mabaka a utloahalang ho nanabetsa mokhoa oa leseli la litaba le ho fana ka lehlakore etlameha ho fanoa ke EAP nthleng ea ho tseba ho bala le ho ngola , bothata ba puo , bokooa kapa li mpe tse ling

Haeba ntsetso pele e amohetsoe, EAP etla o tsebisa ka mokhoa oa ho nka qeto ho e isa ho the mosupisi: Appeals and Legal Review (appealsdirectorat@environment.gov.za) ka hare ho matsatsi mashome a mabeli a geto.



Contact details of organisations which can offer assistance if you feel your rights have been infringed upon

Government Authorities

Department of Environment, Forestry & Fisheries

Email: callcentre@environment.gov.za

Tel: 086 111 2468

Violations Hotline: 0800 205 005

Chapter 9 Institutions

South African Human Rights Commission

Email: info@sahrc.org.za (National)/

kboyce@sahrc.org.za (KwaZulu Natal Office)

Tel: 011 877 3600 (National)/ 031 304 7323 (KwaZulu Natal)

NGOs & Law Clinics

Centre for Environmental Rights

Website: www.cer.org.za

Email: info@cer.org.za

Tel: 021 4471647

Lawyers for Human Rights

Website: www.lhr.org.za

Email: durban@lhr.org.za

Tel: 011 339 1960 (National)/ 031 301 0531 (KZN)

Legal Resources Centre

Website: www.lrc.org.za

Email: info@lrc.org.za

Tel: 011 836 9831 (National)/ 031 301 7572 (KwaZulu Natal Office)

Action Aid

Website: south-africa.actionaid.org

Email: info.za@actionaid.org

Tel: 011 731 4560

Seo o tlamehang ho se sheba

- Environmental Impact Assessments (EIAs) li tlanngoa ka molao ka hare ho naha ea South Africa ho netefatsa ponaletso e felletsang nakong ea ntsetsopele . lipotso tsa lehae le tsebo ea hae e tlameha ho nkeloa holimo hammoho lepolokeho ea hao tikolohong, mesebetsi ea tikoloho le moetlo le litloaello li tlameha ho bolokoa.
- Joaloka I&AP, ha oa tlameha ho fana ka lehlakore libakeng tsohle haho ntso tsoeloa pele 'me li ngongoareho litla amoheloa mme li shejoe.
- Lintlafatso tsohle tse kopiloeng li hloka tsebeliso ea metsi le tumello, ho etsa bonnete ba hore tokelo ea hao ea manthla ea ho fumana metsi hae amehe.
- Ho etsa bonnete ba phokotso ea bolaoli ese kentsoe tsebetsong. Sena se bolela hore EIA e latetse methati e latelang: ea pele ho qobq, ebe ho fokotsa, hape ho talima ho tlosoa (ka tataiso e fupereng tsamaiso eohle)
- Hlokomela mafosisa a ts'episo ea mesebetsi le melemo. Le haeba mesebetsi ekaba teng nahana ka bokamoso bo botelele motseng oa haeno le sebaka sa balimo kantle le mesebetsi ea nako e khutsoane etla fanoa.
- Etsa bonnete bah ore moetlo le litloaello, tse kang libaka tsa mabitla, libaka tsa setso tsa bohlokoa le libaka tsa khalalelo li nketsoe hlohong.
- Tnahana kase tla sala kamora hore nts'etso pele e fele! Na hosona matseliso a lekaneng bakeng sa ts'ilafatso (metsi, moea le mobu) le tahlehelo ea tsebeliso ea tikoloho bakeng sa moloko o tlang?

This work is proudly brought to you by the Endangered Wildlife Trust supported by Rand Merchant bank

www.ewt.org.za and www.eia.org.za

